



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 011-187/2
Podgorica, 20.06.2014. godine

Ministarstvo finansija Crne Gore - Podgorica, rješavajući po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, br.4612/14 od 17.06.2014. godine, u našoj arhivi zavedeno 19.06.2014. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, broj 44/12), donosi

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice za pristup informacijama broj 14/64523 od 01.04.2014. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, iz Podgorice, podnijela je zahtjev Ministarstvu finansija kojim traži pristup Informacijama i to kopiju odluka / rješenja o preusmjeravanju sredstava centrima za socijalni rad, za mjesec mart 2014. godine.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odnosno informaciju koja se istim traži, te detaljnim uvidom u arhivska dokumenta, ovaj organ je utvrdio da traženu informaciju ima u svom posjedu.

Uvidom u sadržaj tražene informacije utvrđeno je da ista sadrži podatke za koje je propisana mogućnost zaštite članom 14 stav 1 tačka 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, broj 44/12). Citiranim članom propisano je da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu vršenja službene dužnosti, radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na planiranje inspeksijske kontrole i nadzora organa vlasti.

Naime, Državna revizorska institucija Crne Gore je organ koji vrši reviziju poslovanja svih organa i organizacija koje upravljaju budžetom i imovinom države i jedinica lokalne

samouprave, uključujući i fondove, Centralnu banku Crne Gore i druga pravna lica u kojima država učestvuje u vlasništvu.

Institucija ispituje pravilnost, efektivnost i efikasnost poslovanja subjekta revizije. Ispitivanje pravilnosti obuhvata kontrolu usklađenosti poslovanja sa propisima i opštim standardima prikupljanja javnih prihoda, finansiranja rashoda, raspolaganja i upravljanja imovinom, izvršavanja obaveza, knjiženja i dokumentovanja prihoda i rashoda, imovine i upravljanja ekonomskim poslovima.

Institucija, prilikom donošenja budžeta Crne Gore i završnog računa budžeta Crne Gore, daje Skupštini Crne Gore pregled svojih saznanja o budžetu i stanju imovine, ukazuje na uzroke i posljedice bitnih nedostataka i nepravilnosti i predlaže mjere za njihovo otklanjanje.

Prilikom sprovođenja postupka revizije Završnog računa budžeta, Državna revizorska institucija od Ministarstva finansija i subjekata koji su predmet revizije zahtijeva dostavu svih rješenja o preusmjeravanju sredstava koja su donešena i sprovedena u toku budžetske godine.

Imajući u vidu da se Završni račun budžeta usvaja za godinu koja prethodi njegovom donošenju, te da Ministarstvo finansija sva rješenja o preusmjeravanju sredstava koja su izvršena u toku budžetske godine dostavlja Državnoj revizorskoj instituciji nakon izvršenja budžeta za predmetnu godinu, smatramo da bi dostavljanje traženih kopija rješenja o preusmjeravanju sredstava trećim licima bilo potrebno ograničiti do njihovog dostavljanja Državnoj revizorskoj instituciji.

Prijevremenim tumačenjem i/ili javnim eksponiranjem traženih podataka mogu se donositi zaključci i prejudicirati odgovornost prije izvršene revizije od strane Državne revizorske institucije, kao vrhovnog organa revizije u Crnoj Gori, što štetno može uticati na subjekte revizije.

Na ovaj način se može uticati i na objektivnost mišljenja odnosno ocjenu datu u revizorskom izvještaju posebno imajući u vidu da preliminarni revizorski izvještaj, prije nego se na isti izjasne subjekti revizije, predstavlja **interni dokument koji ima karakter službene tajne do njegovog objavljivanja**.

Shodno navedenom, a u skladu sa odredbama člana 16 stav 1 Zakona, izvršen je test štetnosti objelodanjivanja ovog dijela informacije i utvrđeno je da bi se njegovim objelodanjivanjem značajno ugrozili interesi, odnosno postoji mogućnost da bi objelodanjivanje ovog dijela informacije izazvalo štetne posledice za subjekte revizije, koji su od većeg interesa od interesa javnosti da zna ovaj dio informacije.

Ministarstvo finansija nalazi da je ovoj informaciji potrebno ograničiti pristup do isteka roka iz čl.15 st.4 Zakona o slobodnom pristupu informacija, odnosno do izrade pomenutog službenog dokumenta.

Članom 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, broj 44/12), propisano je da je organ vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema zaključka, ili neposredno organu koji odlučuje po zahtjevu.

Obradila:

Načelnica Službe za odnose sa javnošću i slobodan pristup informacijama

Marija Radenović

M. Radenović

Generalni direktor Direktorata za budžet
Nikola Vukićević

